

## t4\_ndiff\_4

(TMLrr6BfYgoLd146CKanvDw5x3rLfEeF3Lk)

October 27, 2020

Let  $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m2\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_numbers : \iota$  be given. Let  $k5\_numbers : \iota$  be given. Let  $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_euclid : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r2\_ndiff\_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_relat\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_relat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_relset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r1\_ndiff\_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k2\_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v5\_relat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1\_subset\_1 X0 (k1\_zfmisc\_1 X1)) \Leftrightarrow (r1\_tarski X0 X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((r1\_tarski X0 X1) \wedge (r1\_tarski X1 X2)) \Rightarrow (r1\_tarski X0 X2) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((v1\_relat\_1 X1) \wedge (v4\_relat\_1 X1 X0)) \Rightarrow (m1\_subset\_1 (k1\_relset\_1 X0 X1) (k1\_zfmisc\_1 X0)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v1\_xboole\_0 X0) \wedge (m2\_subset\_1 X0 k1\_numbers k5\_numbers)) \Rightarrow \\ (\forall X1. ((v1\_funct\_1 X1) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 \\ k1\_numbers (k1\_euclid X0)))))) \Rightarrow (\forall X2. (r2\_ndiff\_4 X0 X1 X2) \Leftrightarrow \\ ((r1\_tarski X2 (k1\_relset\_1 k1\_numbers X1)) \wedge (\forall X3. (m1\_subset\_1 \\ X3 k1\_numbers) \Rightarrow ((X3 \in X2) \Rightarrow (r1\_ndiff\_4 X0 (k2\_partfun1 k1\_numbers \\ (k1\_euclid X0) X1 X2) X3)))))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1))) \Rightarrow ((v4\_relat\_1 X2 X0) \wedge (v5\_relat\_1 X2 X1)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1)))\Rightarrow(v1\_relat\_1 X2) \quad (6)$$

**Theorem 1**

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0 X1)\wedge(m2\_subset\_1 X1 k1\_numbers k5\_numbers))\Rightarrow(\forall X2.((v1\_funct\_1 X2)\wedge(m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 k1\_numbers (k1\_euclid X1)))))\Rightarrow((r2\_ndiff\_4 X1 X2 X0)\Rightarrow(m1\_subset\_1 X0 (k1\_zfmisc\_1 k1\_numbers))))$$